دغه رنگ مو تاسې غوره امت گرځولي یاست چې پر خلکو گواهان اوسئ

اونیزه
شهادت
د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارگان

PROPERTY OF ACKU

شهادت — دربیم کال، ۹ مه گڼه، پرله پسې ۱۰۹ مه گڼه — چهارشنبه ۱۳۹۰ هـ ل د غبرگولی ۴ مه — د۱۴۳۲ هـ ق د جمادی الثانی ۲۲ مه — د۲۰۱۱ م د مې ۲۵ مه

درس قرآن

آیا انسان گمان کوي چې مهمل او بابیزه پرېښوول شي؟ آیا دهغې مني چې په (رحم کې) توی شوی یو څاڅکی نه و؟ بیا د وینې یوه توټه وه، الله پاک پیدا او ښه برابر یې کړ. او له همده څخه یې د نر او ښځې جوړه وړاندې کړه. آیا همدغه ذات توانا نه دی چې مړي راژوندي کړي؟ هو توان ورسره شته. (الدهر: ۳۵ - ۴۰ آیتونه)

درس حدیث

له معاویه رضی الله عنه نه روایت دی چې ما عائشې رضی الله عنها ته یو لیک ولیږه چې ماته داسې یو لیک ولیکه چې څه نصیحت پکې راته وکړې او زیاتوه یې مه. نو هغې راته ولیکل: په تا دې سلام وي، له سلامه وروسته خبره داده چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي دي چې فرمایل یې: "چا چې د خلکو په ناراضه کولو کې د الله رضا ولټوله نو د خلکو له کړاوه به ورته الله بس شي او چا چې د الله په ناراضه کولو کې د خلکو رضا ولټوله نو الله به یې خلکو ته ور وسپاري" او په تا دې سلام وي. (ترمذي)

ناټو له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه

کابل، پژواک:
ولسشمر حامد کرزي او د ناټو سکرتر جنرال د دولت پر وسلوالو افغان مخالفینو غږ وکړ، چې د سولې له پروسې سره ملګري شي او د ناټو سکرتر جنرال له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.

دا په داسې حال کې ده، چې تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي، چې د سولې له پروسې سره ملګري شي، خو وسلوال مخالفین له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتو ټینګار کوي.

د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ناټو له سکرتر جنرال اندرس فوګ راس موسن سره په ګډه خبري ناسته کې وویل، چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو وخت رارسېدلی او باید نور تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي.

دغه راز هغه زیاته کړه، چې د سولې لپاره فرصت شته او باید افغان وسلوال

پاتې ۴ مخ

سلمان بشیر په پاکستان کې د افغان طالبانو شتون ومانه

کابل، رسنۍ:
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي، چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په شتون کې هیڅ شک نشته، خو دا په دې مانا نه ده، چې د پاکستان حکومت ورته ځای ورکړی دی.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سلمان بشیر د (غبرګولي په ۲مه) کابل ته راغلی او ټاکل شوې ده، چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي.

نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې له امله د نورو هېوادونو په پرتله ډېر زیانمن شوی او هره ورځ یې په مختلفو ښارونو کې وسلوال بریدونه کیږي.

پر پاکستان له دې امله په نړیواله کچه نیوکې کیږي، چې له ورانکارو سره په مبارزه کې په رښتینې توګه همکاري نه کوي.

خو بشیر په ټینګار سره وویل، چې پاکستان له نورو هغو هېوادونو، چې له تروریزم سره په جګړې بوخت دي، ډېر څه کړي، د القاعدې او طالبانو مهم غړي یې نیولي او په دې مبارزه کې یې له ۳۵ زرو تنو ډېره قرباني ورکړې ده.

پاتې ۴ مخ

پر اسامه څنګه عملیات ترسره شول؟

ژباړه: عبدالله "کامه وال"

څو اوونۍ وړاندې چې د امریکایي قواوو له لورې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې کوم عملیات ترسره شول او په پایله کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ووژل شول ډېر سوالونه او ډېرې پوښتنې پیدا کړې دي.

آیا د پاکستان پوځ له دې عملیاتو خبر و؟ او که نه و، که خبر نه و د دومره ستر قوم ساتونکې ولې د غفلت په خوب ویده و چې د امریکا د سمندري قواوو دوه الوتکې تر یوه ساعته د پاکستان پر خاوره وګرځېدې او دومره لوی عملیات یې ترسره کړه خو دوی بې خبره و. آیا (آی اس آی) اسامه بن لادن قصداً پټ کړې و او که نه دومره ناخبره دي چې د نړۍ تر ټولو مطلوب شخص یې د ځنې لاندې اوسېده او دوی پرې نه و خبر. بله پوښتنه داده چې ددې عملیاتو وروسته به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه وي، ځکه چې د یوولسم سپټمبر تر پېښې وروسته پاکستان په روانه جګړه کې د امریکا ملګری پاتې شوې، او په تېرو لسو کلونو کې یې یو زیات شمېر عرب مجاهدین او افغاني طالبان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې یا وژلي او یا یې ژوندي امریکا ته سپارلي دي. خو ددې ټولو همکاریو سره سره امریکا د ایبټ آباد په عملیاتو کې پر پاکستاني پوځ ځان یوه نه کړ، ځکه هغوی له دې وېرېده چې د آی اېس آی ځنې کړی به د عملیاتو په هکله اسامه ته خبر ورکړي او ددوی د څو کلونو هڅې به ناکامې کړي دا دهغې بې باوری یو ثبوت هم کېدې شي چې د امریکا له لورې د شمالي وزیرستان د ځینې سیمو او په دغه سیمه کې د جلال الدین حقاني د ډلې په مرکزونو د عملیاتو غوښتنه کوله خو د پاکستان استخباراتو یې مخالفت کاوو.

بله پوښتنه داده چې اسامه بن لادن پرته دآی اېس آی

پاتې دریېم مخ

جلسهٔ شورای رهبری حزب اسلامی در ولایت هرات تدویر یافت

شورای رهبری ولایت هرات تحت اجندا بررسی اوضاع سیاسی کشور تحولات جدید، و انسجام هر چه بیشتر برادران و تحکیم صفوف حزب در آنولایت بتاریخ ۲۹ ثور سال جاری بساعت ۰۰ : ۱ بجه بعد از ظهر در مقر شورای ولایتی حزب اسلامی ولایت هرات با اشتراک اعضای شورای رهبری و اعضای شورای ولایتی ولایت هرات و سایر برادران مقیم آنجا تدویر یافت.

جلسه با قرائت آیات چند از کلام الله مجید توسط مولوی صاحب مدرک یکتن از اعضای شورای رهبری و استاد دارالعلوم جامع هرات آغاز گردید.

ابتدأ محترم قاضی صاحب بسم الله (بسمل) عضو شورای اجرائیه حزب اسلامی و رئیس شورای ولایتی ولایت هرات بیانیهٔ پر محتوای را پیرامون اجنداً صحبت نموده و تأکید بیشتر در قسمت تحکیم صفوف حزب اسلامی و ضرورت مبرم وحدت فکری و عملی برادران را درین راستا خواستار گردید. سخنران بعدی نور محمد خان (ظریفی) معاون شورای ولایتی ولایت هرات طی سخنانی گفتند که ما باید بطور هماهنگ و تفاهم و مساعی مشترک امورات مربوطه را تعقیب و پیگیری نموده و جوانان را هرچه بیشتر در راه دعوت به صفوف خویش تشویق نمائیم.

جلسه با صحبت های همه جانبه اعضای شورای رهبری هر یک حاجی آغاز (نعمت یار)، انجنیر صاحب کمال، حاجی حفیظ الله (عمریار) استاد پوهنتون هرات، استاد ناصر (غمی) استاد پوهنتون هرات، استاد عبدالرحمن (خسروی) استاد پوهنتون هرات، حاجی خلیفه سبحان (فاتح)، قوماندان صاحب عبداللطیف (مجروح)، مولوی عبدالحکیم مدرک استاد دارالعلوم جامع، پیرامون اجندا مطروحه تا ساعت ۳ بجه عصر دوام

بقیه در صفحه ۴

رابطهء ناگسستنی بین گروه القاعده، اردوی پاکستان و لشکر طیبه وجود دارد

رادیو آزادی:
مرگ دراماتیک اسامه بن لادن و محاکمهء دو مرد پاکستانی الاصل امریکایی در امریکا به اتهام ارتباط با گروه های تندرو پاکستانی، بحث ها در بارهء ارتباط بین لشکر طیبه، اردوی پاکستان و گروه القاعده را یک بار دیگر داغ ساخته است.

بروس ریدلی یک مقام بلند رتبهء اسبق استخبارات امریکا هم در کتابش زیر نام «آغوش مهلک» همین موضوع را واضح ساخته است.

در گزارشی که نشریهء دیکان کرونیکل در همین مورد نوشته، آمده است: با افزایش فشار امریکا بالای اسلام آباد، اردوی پاکستان دست و پاچه و حکومت به رهبری صدراعظم یوسف رضا گیلانی کنترول خود را از دست داد. ...

بقیه در صفحه ۴

د پنجوایي په چاودنه کې ۱۲ مزدوران وژل شوي او ۲۸ ټپیان دي

کندهار ښار، پژواک:
د کندهار د میرویس روغتون مسوولین وایي، چې د پنجوایي ولسوالۍ د پرون سهار په چاودنه کې ۱۲ تنه وژل شوي او ۲۸ نور ټپیان دي.

له دې مخکې د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امر سمونوال شېرشاه یوسفزي پژواک خبري اژانس ته ویلي و، چې په دې پېښه کې ۲۰ تنه وژل شوي.

د کندهار په میرویس روغتون کې یوه ډاکټر، چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، د غبرګولي په ۳مه، پژواک خبري اژانس ته وویل، چې روغتون ته یې ۱۲ مړي او ۲۸ ټپیان راوړل شوي دي.

سرچینې زیاته کړه، چې د ټپیانو له ډلې څخه یې د اتو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.

د یاد شوي ډاکټر د معلوماتو له مخې، په دې پېښه کې وژل شوي او ټپي مزدوران ډېری د میدان وردګو، لوګر او شمالي ولایتونو اوسېدونکي دي.

د هغه په وینا، یو شمېر داسې کسان

پاتې ۴ مخ

مطبوعات:

په افغانستان کې درې جګړې روانې دي

دامریکا غږ:
دواشنګټن پوست ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې یوه جګړه نده روانه، بلکه درې جګړې روانې دي. اول خو دالقاعده خلاف او یا له هغو سره تړلو ترهګرو ډلو جګړه روانه ده. دوهمه جګړه اومبارزه ددې لپاره کېږي چې په افغانستان کې تازه دیموکراسي او کمزوری حکومت د طالبانو له بغاوت نه خوندي وساتل شي او ملاتړ یې وشي.

په دریمه جګړه باندې ډېر کم خلک پوهیږي خو ډېره دوامداره او اوږده جګړه ده: دادریمه جګړه ټولنیزه، او کولتوري جګړه ده چې د ښار دعصري کوونکیو او کلیوالو ترمنځ روانه ده. د ښار عصري خلک چې زیاتره په کابل کې دیره دي خو کلیوال خلک زیاتره په اطرافي سیمو

پاتې ۴ مخ

ملا محمد عمر کشته نشده است

صدای امریکا:
سخنگوی قوای "ایساف" در افغانستان گفت او درمورد اینکه گزارش های تأیید نشده روز دوشنبه مبنی بر کشته شدن ملا محمد عمر، رهبر ارشد طالبان واقعیت دارد یا نه، اطلاعی ندارد. جنرال جوزف بلاتز، سخنگوی ایساف در کابل بیان داشت که ما همه این گزارش را دریافت نموده ایم ولی تاکنون تأیید نشده است. بلاتز گفت: "ما همه این خبر را دریافت کرده ایم که تا هنوز تائید

بقیه در صفحه ۴

د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه

دا د ترهگرۍ د ختمولو لاره ده؟!

په دې وروستیو کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په هوایي او ځمکني بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه ډېره اوچته شوېده او ورسره جوخت د خلکو د کرکې او مظاهرو ګراف هم لوړه شوېده، ائتلافي ځواکونو په روان میاشت کې په پرله پسې توګه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې لسګونه بې ګناه وګړي چکې پکې واړه ماشومان، تور سرې او سپین ږیرې هم شامل دي وژلي دي. دغه بوړنوونکي پیښې د ننګرهار ولایت په حصارک، د کنړ ولایت په غازي اباد، لوګر، تخار او نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي، په یاده دې وي چې دغه پیښې زیاتره د شپې پر مهال منځ ته راغلي دي. د افغانستان بې ګناه او ځوربدلی ولس د ائتلافي ځواکونو دغه عملیات ځکه ناروا او قصدي بولي چې د شپې ناوخته په ناڅاپي توګه د کور دروازه په باروتو الوځوي او نبغ کوټو ته ننوځي د ړندو په څېر ډزې پیل کوي او د ماشومانو او تور سرو په شمول نارینه هم د ګولیو په باران کې وریتوي، بیا سبا ته په خبرپاڼه کې لیکي چې موږ د القاعدې مهم غړي وژلي دي. بله ناروا کار دا کوي چې د ځینو لاسونه او پښې غوځوي او د ګردې یې هم وباسي، ددأسې ناروا حالت په لیدو د ائتلافي ځواکونو په خلاف دهغوی کرکه یو فطري عمل دی، ځکه چې هر څوک په دې خبره ښه پوهېږي چې یو وړوکی ماشوم او تور سرې نه القاعده کېدلې شي او نه هم په دغو مسایلو پوهېږي، په غربي هېوادو کې د ماشومتوب عمر اتلس کاله ښودل شوې. لدېنه پرښکته عمر لرونکي ماشوم مور او پلار هم دا حق نلري چې ویې وهي او یایې ورټي، مګر د غرب متعصب پوځیان په افغانستان کې د زاړګو ماشوم د القاعدې په تور په ګولیو غلبیل کوي او یا یې هم په دارونکو سپیانو یې داړي، آخر ددغو غیر انساني او له وحشتونو ډکو کړنو په لیدو افغانان څنګه غلي کېدلي پاتې شي؟ خپله ژړا او خپګان څنګه کنترولولي شي؟ سرکونو او جادو ته به څنګه نه راووځي او ددغو وحشیانو په خلاف به خپله کرکه څنګه نه ښکاره کوي؟ یو ځل نه دی دوه ځل نه دی چې خلک یې وزغمي بلکې د څو کلو راهیسې دهېواد په مختلفو سیمو کې داسې له قساوت نه ډکې پیښې تر سترګو کېږي. آخر افغانان هم له غوښې نه جوړ انسانان دي، د نورو په څېر دوی هم د دردونو احساس کوي، حقوق او کرامت لري او د ژوندي پاتې کېدو قانوني حق لري، خو امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانانو نه دا ټول حقوق اخستي او هغه سلوک ورسره کوي چې د ځنګل له ځناورو سره هم د کولو اجازه نشته.

امریکا چې د خپلو ائتلافي ملګرو سره له ترهګرو سره د جنګ تر عنوان لاندې افغانستان ته راغلي او بیا بیا دا خبره تکراروي چې تر څو له افغانستانه د ترهګرو ریښې نه وي ختمې کړې له جګړې لاس نه اخلي آخر د بې ګناه افغان ماشومانو، تور سرو او سپین ږیرو وژلو ته څه نوم ورکوي؟ افغانان څنګه قانع کولې شي چې ددوی وژل، پر سپیو داړل، لاسونه او پښې تر ېنه غوځول، د شپې په توره تیاره کې کورو ته ننوتل او پر تنکیو ماشومانو د ویرې قیامت تیرول د ترهګرۍ په تعریف کې نه راځي؟! دهغوی ددغو ناروا او غیر انساني کړنو افغانان دېته اړ کړي دي چې دوی هم ترهګرو ګڼي. او پر خلاف یې خپل کرکه ښکاره کړي. امریکا او ناټو ځواکونه دې ددې خبرې ځواب ورکړي چې آباد داسې ناروا کړنو په ترسره کولو د ترهګرو ریښې وباسي او که نور یې هم مظبوتوي؟! آیا د لسو کلو په اوږدو کې ترهګر زیات شویدی او که لږ شویدي.

څرګنده خبره ده چې په دې وروستیو کلو کې په ترهګریزو فعالیتونو کې سلو کې سل زیاتوالی راغلی دی خو ددې یواځینی علت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د افغانستان د ځوریدلي ولس په خلاف هغه ناروا او غیر انساني کړنې دي چې له لومړي ورځې نه یې په کار اچولي دي. آخر دهغه افغان په وړاندې بله کومه لاره پاتې کېدای شي چې خپل بې ګناه پلار، ورور، خور، مور، لور، ماما، کاکا او نورو خپلوانو لاشونه د ائتلافي ځواکونو په ګولیو او بمونو غلبیل غلبیل او ټوټې ټوټې وګوري مګر دهغوی په خلاف وینه یې جوش ونه وهي؟ قهر او غصه یې ونه پارېږي؟ او سرکونو ته ونه ووځي؟

امریکا او دهغه ائتلافي ملګرو چارواکی دې په دې واقعیت ځان پوه کړي چې دهغوی د پوځیانو دا کړنې پخپل لاس افغانان دېته اړ باسي چې څوک سرکونو ته ووځي او څوک د خپل ځان او عزت د دفاع لپاره وسله اوچته کړي.

ښه به دا وي چې ائتلافي ځواکونه له خپل کار سره کار ولري، خپلې پښې دې له ټاکلې حده نه راوباسي او د بې ګناه ولسي وګړو له وژنو نه دې لاس په سر شي که نه نو ددې ټولو بدو عواقبو مسؤولیت به امریکایي او ناټو ځواکونو په غاړه وي.

ستراتیژی صلح در هالهٔ ابهام

اعزامی

با گذشت تقریباً شش ماه از تشکیل شورای عالی صلح، هنوز سوالات و ابهامات زیادی در این رابطه بی پاسخ باقی مانده و مردم عام تا حال تعریف جامع و واحدی از صلح و مصالحه نزد خود ندارند، نزد عده ای هنوز این سوال حل نگردیده که چه تفاوت های میان پروسیجر کاری شورای عالی صلح و کمیسیون تحکیم صلح وجود دارد؟ کمیسیون مستقل تحکیم صلح که هفت سال قبل در چوکات دولت تشکیل گردید. با بذل مساعی صلحجویانه در مرکز و ولایات، تعدادی از افراد و یا دسته های مسلح مخالف دولت خسته از جنگ را در پروسهٔ صلح جذب می کرد؛ ولی متأسفانه با وجود این مساعی، دامنه جنگ و بحران در کشور، سال به سال بیشتر گردیده و حتی عملیات مخالفین مسلح در سال های اخیر تشدید نیز گردیده است.

زعامت دولت و جامعه جهانی با توجه به چالش های روز افزون در اوضاع امنیتی کشور و کسب تجربه از درگیری های ده سالهٔ نیروهای امنیتی با مخالفین مسلح، بالآخره به این نتیجه رسیدند که جنگ یگانه راه حل بحران نیست و به درازا کشیدن جنگ، موجب تباهی بیشتر مردم و کشور می گردد. معهذا تصمیم بر آن شد تا علاوه از فشارهای نظامی علیه مخالفین، از راه های دیپلوماتیک نیز دست به کار شده و ازین طریق افراد و گروپ های مخالف دولت را به ترک جنگ دعوت نمایند. این پروسه چهار سال قبل بار اول بنام جرگهٔ امن منطقوی میان افغانستان و پاکستان آغاز گردید و با برگزاری کنفرانس های در کابل و اسلام آباد اقدام به تعمیل آن کرد، ولی به نسبت بی باوری های طرف پاکستان، کار این جرگه به نتایج مثبت منجر نگردید.

دولت افغانستان بنابر درک ضرورت اعادهٔ صلح و ثبات، سال گذشته شورای مشورتی صلح را که در آن علاوه از اعضای شورای ملی و هیئت های رهبری قوهٔ اجرائیه و قوه قضائیه، جمعی غفیری از سران و بزرگان اقوام، اقشار و طبقات عدیدهٔ ملت، در زیر خیمهٔ لویه جرگه در شهر کابل گردهم آمدند و ارادهٔ قاطع شان را برای راه اندازی پروسهٔ صلح با مخالفین مسلح ابراز داشتند که نتیجه عملی آن تشکیل شورای عالی صلح تحت ریاست استاد برهان الدین ربانی بود که در خزان سال گذشته تأسیس گردید. شورای عالی صلح در حالی بکارش آغاز کرد که کمیسیون تحکیم صلح هنوز فعالیت دارد و ظاهراً میان کارهای این دو نهاد دولتی تفکیک گذاشته نشده و هر دو در جهت تأمین صلح و ختم جنگ تلاش می کنند.

شورای عالی صلح علاوه از داشتن شورای هفتاد عضوی در مرکز، شوری های ولایتی صلح را در ولایات نیز تأسیس کرده است، تشکیلاتی که فهمیده نمی شود؛ منظور آن چیست؟ اگر منظور مصالحه با مخالفان مسلح باشد، برای نیل به آن، همان شورای عالی صلح، سپس تشکیل کمیسیون مشترک صلح مرکب از افراد دولت و مخالفان آن کفایت می کند که در مورد برقراری صلح فیصله کند.

شورای عالی صلح با کسب حمایت جامعهٔ بین المللی هیئت های خود را به کشورهای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی فرستاد و مقامات دول فوق الذکر به هیئت های شورای صلح وعده دادند که در جهت تأمین صلح و ثبات و ختم جنگ با شوری همکاری خواهند کرد.

یکی از دستاوردهای مهم این شورا، تشکیل کمیسیون مشترک صلح، میان دولتین افغانستان و پاکستان است که در جریان مسافرت چند هفته قبل صدراعظم پاکستان به کابل امضا گردید و قرار بر آن شد تا کمیسیون مذکور گام های عملی خود را پس از مسافرت حامد کرزی به اسلام آباد بردارد.

یکعده افراد و حلقات در داخل حاکمیت دولت، از تشکیل شورای عالی صلح و دستاوردهای آن چندان راضی به نظر نرسیده و از طریق رسانه های آزاد، تشکیل و فعالیت شورای عالی صلح را یک ستراتیژی ناکام وانمود می کنند. ایشان مصالحه با طالبان را، به مفهوم اعادهٔ رژیم طالبانی و به هدر دادن دستاوردهای ده سالهٔ دولت فعلی تلقی می کنند و حتی تلاش های شورای صلح را وسیله ای می دانند در جهت تقویه و تغذیه طالبان؛ ولی از سوی دیگر اعضای شورای عالی صلح با این تعبیرها و مواضع موافق نبوده و استاد ربانی رئیس آن شورا طی سخنانی در کنفرانس "حمایت و بازگری برنامه صلح دولت افغانستان"، به مخالفان پروسهٔ صلح هشدار داد، در صورتیکه با برنامه صلح همکاری نشود، حملات مخالفین مسلح و خشونت ها بیشتر از این دامنگیر افغانستان و منطقه خواهد شد. استاد ربانی از علاقمندی جامعه جهانی و ضرورت ملت افغان به صلح یادآوری کرد و اظهار داشت جان و مال تمام کسانی که از صف مخالفین به دولت می پیوندند، در امان است و مشکلات زندگی شان در آینده حل خواهد شد. او از جامعه جهانی تقاضا کرد تا با کمک های بیشتر شان، شوری را در جهت نیل به آرمان صلح یاری رساند.

در شرایط فعلی در عرصهٔ ملی و بین المللی زمینه برای تأمین صلح مساعد است، کشورهای همسایه و منطقه و قدرت های دخیل در قضیه هر یک آمادگی شان را در جهت تسریع این پروسه ابراز داشته اند و وقت آن فرا رسیده که شورای عالی صلح به اساس وعده های دول میانجی، کارش را زودتر پی گیری کند و کمیسیون مشترک صلح فیمابین افغانستان و پاکستان، گفتگوهای خود را آغاز کند و به زودی پای مخالفین مسلح را به قضیه بکشانند. زیرا هر گاه از صلح حرفی بمیان می آید، فقط دو طرف قضیه پیش چشم انسان مجسم می شود، طرف دولت افغانستان و طرف مخالفان مسلح؛ به عباره دیگر سند نهایی صلح را باید همین دو طرف صحه بگذارند و اگر جامعه جهانی، کشورهای همسایه و منطقه درین عرصه همکاری و میانجی گری می کنند، خانهٔ ایشان آباد ! ولی تصمیم نهایی مربوط به کسانی می شود که در میدان جنگ حضور دارند و اثرات ناگوار آن را متحمل می شوند. لهذا ایجاب می کند که شورای عالی صلح، کشورهای علاقمند به پروسه صلح را تشویق کند که حلقه همکاری های شان را فشرده تر و تنگتر کرده و زمینه را طوری مساعد کنند که توپ به اصطلاح به داخل سبد پرتاب شود. یعنی در صدد آن شوند تا کمیسیون مشترکی که در آن افراد میانجی از جانب شورای عالی صلح و مخالفان مسلح معرفی شوند، تشکیل گردد. فقط همین کمیسیون صلاحیت تصمیم گیری در مورد مصالحه و حل مسالمت آمیز قضیه را دارد و باقی تمام تلاش ها و کمیسیون های دیگر، همه حیثیت مساعی جانبی و زمینه ساز را برای تسریع پروسه صلح دارند.

پر اسامه څنګه عملیات ترسره شول؟

(د لومړۍ مخ پاتې برخه...)

له خوښي په ایبټ آباد کې څنګه اوسېده، آیا آی اېس آی دومره بې خبره شبکه ده چې د دومره اوږد وخت په تېرولو سره یې د اسامه په هکله معلومات نه درلوده. دا او دېته ورته پوښتنې ددې سبب شوې چې امریکا پرته د پاکستان له خوښې او همکارۍ خپلسرې عملیات ترسره کړي.

ویل کېږي چې ددې عملیاتو لپاره الوتکې د افغانستان له یو هوایي ډګره راپورته شوې او د شپې پر مهال یې د بحري کماندویانو په مټ یو لړ کامیاب عملیات ترسره کړ. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یوه الوتکه د امنیتي تدابیرو لپاره وه او بله الوتکه د اسامه په لټه کې وه چې د اسامه ځای ځاېږې په نښه کړي.

د اسامه تر معلوملو وروسته یې په کور دوه داسې بمي بربېدونه وکړه چې په پایله کې یې د کور ټول وګړي بې هوشه شول، دا بمونه یوازې د بې هوشه کولو وړتیا لري او نوره ورانې نه رامنځته کوي. له بمونو تر ګوزارولو وروسته سمندري ځواکونه له الوتکې نه د رسۍ په ذریعه کور ته راښکته شول دا شیبه د عملیاتو تر ټولو مهمه شیبه ګڼل کېږي په دې وخت کې هغه الوتکه چې د امنیتي تدابیرو لپاره یې ګزمې وهلې له ځمکې نه وویشتل شوه او راوغورځېده. د ځایي اوسېدونکو په وینا له الوتکې نه لمبې پورته شوې خو دې پېښې پر عملیاتو یې تأثیر ونکړ او امریکایي پوځیانو خپل عملیات په کامیابۍ سره ترسره کړه. پوځیانو په پیل کې یې پر هغه ښونه بربېد وکړ چې اسامه په کې د خپلې مېرمنې سره ویده و، پر هغوی یې ډزې وکړې د اسامه مېرمن زخمي شوه او اسامه په ټکي ووژل شو. په دې عملیاتو کې د اسامه بن لادن یو زوی هم ووژل شو، د عملیاتو په پای کې امریکایي پوځیانو په ښونه کې مهم اسناد راټول او له ځانه سره یوړه، په کور کې یې درې ښځې ونیولې خو کله چې دې ښځو د اسامه او دهغه د زوی مړی ولېده نو بې هوشه شوې. دې ځواکونو د اسامه مړی له ځانه سره واخېسته او پر خپل لورې روان شو. کله چې الوتکه پورته شوه نو پر غورځېدلې الوتکه یې له هوا بربېدونه وکړه او پرته الوتکه یې په مکمله توګه له خاورو سره خاورې کړه. دا عملیات د امریکایي لوړ پوړو چارواکو له لورې کنټرول کېده او څارل کېده خو پاکستاني استخباراتي ایجنسي هغه مهال له خوبه بیدارې شوې چې د رسنیو له لارې د عملیاتو او په عملیاتو کې د یوې الوتکې د غورځېدو خبر خپور شو، د آی اېس آی ټیټ پوړو کار کوونکو خپل مشر ته د پېښې په هکله خبر ورکړ هغه وویل راغورځېدلې الوتکه زموږ ده که څنګه؟ له څه ځنډ وروسته ورته معلومات ورکړ شو چې الوتکه د پاکستان نه ده. د آی اېس آی مشر جنرال پاشا سمدستي د پېښې ځای ته د استخباراتي کسانو د لېږلو حکم ورکړ او د پوځ سرلښکر جنرال کیاني یې هم خبر کړ، هغه هم یو دسته پوځیان د پېښې ځای ته ولېږل او د هوایي ځواکونو د عالي قوماندان نه یې د پېښې په هکله معلومات وغوښتل هغه جنرال کیاني ته وویل چې رادار کومه نوې پېښه نه ده ثبت کړې او نه هم هوایي قواوې له داسې یوې پېښې خبر لري خو د دوه F16 الوتکو د جګېدلو او د سیمې د څارنې امر ورکړ، کله چې د آی اېس آی ډله د پېښې ځای ته راورسېده نو هلته یې د یوې سوزېدلې الوتکې ټوټې ولېدې او درې ښځې یې هم ولېدې چې یوه یې زخمي وه، زخمي ښځه په عربي او انګلیسي ژبه پوهېده او دوه نورې ښځې روغې وې. دې ښځو سره شپاړس تنه ماشومان چې عمرونه یې له شپږو تر اتو کلو پورې وو موجود و، زخمي ښځې وویل زه د اسامه بن لادن مېرمن یم او دوه نورو ښځو یې تصدیق وکړ او دا یې هم وویل چې اسامه بن لادن او زوی یې د امریکایي قواوو له خوا ووژل شول او د اسامه مړی یې له ځانه سره یوړه، دوی دا هم وویل چې اسامه بن لادن د خپلې کورنۍ سره په دې کور کې له شپږو کلو راهیسې اوسېده، خو شیبې وروسته پاکستاني پوځیان هم راورسېدل شاوخوا علاقه یې محاصره کړه د اسامه د زوی مړی او د ټیې مېرمنې تر څنګ یې په کور کې ټول لوی واړه له ځانه سره یوړه.

د پېښې دوه ساعته وروسته ۳بجې د امریکا د بحري قواوو مشر مایک مولن د پاکستان له پوځ مشر جنرال کیاني او د سي آی اې مشر لیونپنیتا جنرال پاشا ته د پېښې د نوعیت او د عملیاتو د پټ ساتلو په هکله معلومات ورکړه، او د امریکا ولسمشر اوباما د پېښې پر سهار ۷ بجې د پاکستان ولسمشر آصف زرداري ته خبر ورکړ او ترڅنګ یې ترې منته هم وکړه چې پاکستاني استخباراتو د اسامه د اوسېدو او د ایبټ آباد د سیمې په هکله لومړني معلومات سي آی اې ته په لاس ورکړي و. اوس سوال دادی چې دا لومړني معلومات څه و او پاکستان ولې له دغې معلوماتو ځان بې خبره بولي ویل کېږي چې په دوه زره او نهه کال کې آی اس آی هغه تلفوني خبرې چې د نوښار نه سعودي ته کېدې ثبت کړې او وروسته یې وژباړلې او د سي آی اې په واک کې ورکړې. خو ویل کېږي چې دا خبرې د پېسو د راکړې ورکړې په هکله وې.

په ۲۰۱۰ کال کې یو ځل بیا داسې ګرځنده تلفوني سیم کارټ فعال شو خو دا ځل خبرې د نوښار په ځای له پېښوره کېدې آی اېس آی دا خبرې هم وژباړلې او سي آی اې ته یې وسپارلې، په دې کال کې دا سیم کارټ له څلورو بېلابېلو ځایونو فعال شوې دی او خبرې پرې شوې یو ځل له قبایلي سیمو او بل ځل له ایبټ آباد نه، دا وخت د آی اېس آی دنده دا وه چې پوښتانه او پنجابیان تر څارنې لاندې وساتي او د سي آی اې دنده دا وه چې عربان او دهغوی کره وړه وڅاري.

سي آی اې د همدغو خبرو له لارې خپل معلومات راغونډ کړه او په ایبټ آباد یې خپلې سترګې ښخې کړې، د مشنوعي سپوږمکۍ له لارې یې دا سیمه تر ډېره وخته وڅارله تر هغې چې په دې ښه باوري شو چې همدا سیمه د اسامه د اوسېدو ځای دی او عملیات یې ترسره کړه دا عملیات ډېر کامیاب و څکه چې امریکا خپل یو ستر دښمن له منځه یووړ، خو د پاکستان حکومت یې له ډېرو سوالونو سره مخ کړ دې سوالونو او پوښتنو هم په ملي کچه او هم په بین المللي کچه د پاکستان وقار زیانمن کړ.

د اسلامي تاریخ لومړنۍ پېښې

ژباړه: دکتور عبد الوهاب (حسام)

(اوولسمه برخه)

س ۳۲۰: چا لومړی دا کلمه (جُعِلْتُ فِداك) زه دي له تانه قربان شم و ویله؟

خ: عبد الله بن عمر دا کلمه په هغه وخت کې و ویله کله چې پیغمبر علیه السلام د فتنې په هکله خبرې کولې.

س ۳۲۱: هغه ښځه چې د لومړي ځل لپاره پرې د (قذف) یعني چا ته د زنا په نسبت کولو سره پرې حد جاري شو؟

خ: حمنه بنت جحش او دا افک په حادثې پرې جاري شو.

س ۳۲۲: چا لومړی د روژې په میاشت کې مېلمستیا جوړه کړه؟

خ: ولید د عبد الملک زوی چې د بني أمیه د خلفاو نه و.

س ۳۲۳: چا د لومړي ځل لپاره ړندو ته میاشتنې تنخاګانې ورکړې؟

خ: ولید د عبد الملک زوی.

س ۳۲۴: چا لومړی د بدیع علم کشف کړ؟

خ: مسلم د ولید زوی.

س ۳۲۵: چا لومړی قرآن کریم ته ټکي یا نقطې کېښودې؟

خ: ابو اسود دؤلي.

س ۳۲۶: چا لومړی د جند دیوان رسم کړ؟

خ: خالد بن برمک چې برمکیان ورته منسوبېږي.

س ۳۲۷: چا د لومړي ځل لپاره په دیوان کې د حساب لپاره د کتابچو نه کار واخست؟

خ: خالد د برمک زوی د برمکیانو پلار.

س ۳۲۸: چا لومړی پر خپل ځان مرثیه ویلې ده؟

خ: یزید د حذاق عبدي زوی.

س ۳۲۹: چا د لومړي ځل لپاره بدبینان سره په دې موخه جدا کړل چې اعتراف ترې تر لاسه کړي؟

خ: علي د ابی طالب زوی رضي الله عنه لومړی سړی و چې دا کار یې د هغه ډلې سره وکړ چې په سفر کې یې خپل یو ملګری وژلی وو او کوم شاهد وجود نه درلود، علي رضي الله عنه پلټنه کوله تر دوي په خپل منځ کې مخالف شو دوی یې سره جدا کړل ټولو د هغه په وژنه اعتراف وکړ بیا علي رضي الله عنه ټول د هغه د وژلو په سبب و وژل.

س ۳۳۰: چا د لومړي ځل لپاره (بسم الله الرحمن الرحیم) و لیکله؟

خ: محمد صلی الله علیه وسلم د لومړي ځل لپاره بسم الله الرحمن الرحیم ولیکله، دا په داسې حال کې چې قریشو به باسمک اللهم لیکل، او محمد صلی الله علیه وسلم به هم د دوي په څېر باسمک اللهم لیکل، بیا وروسته دا آیت [بسم الله مجریها و مرساها] نازل شو محمد صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د هري رسالې په لومړي سر کې دی (بسم الله) ولیکل شي، بیا دا آیت [قل ادعو الله او ادعوا الرحمن] بیا محمد صلی الله علیه وسلم (بسم الله الرحمن)، او کله چې دا آیت [انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم] نازل شو بیا د هر کتاب په اول کې بسم الرحمن الرحیم ولیکل، بیا په قرآن کریم کې بغیر د سوره توبې نه د هر سورت په اول کې یې ولیکله.

س ۳۳۱: چا د لومړي ځل لپاره د لمانځه د ادا کولو په موخه مسجد جوړ کړ؟

خ: عمار د یاسر زوی.

س ۳۳۲: چا لومړی د پیغمبر علیه السلام په مسجد جغل (واړه کاڼي) خپاره کړل؟

خ: عمر بن خطاب رضی الله عنه او کاڼي یې د عتیق مبارک ناو نه راوړي وو.

س ۳۳۳: چا لومړی عشرونه مقرر کړل؟

خ: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

س ۳۳۴: چا لومړی ګرد یا خیټور محراب جوړ کړ؟

خ: پنځم خلیفه عمر بن عبد العزیز لومړی مجوف یعني خیټور محراب جوړ کړ.

س ۳۳۵: چا لومړی سلام ګرځول په لوړ اواز سره و وایه؟

خ: عمر بن خطاب رضي الله عنه تر څو خلک په دې پوه شي چې لمونځ خلاص شو، سیوطي له ابن شیبه او ابن شیبه د مجاهد نه روایت کوي وایي: عمر رضي الله عنه لومړی سړی و چې د لمانځه سلام یې په جهر یا لوړ اواز سره و وایه.

س ۳۳۶: چا لومړی د پیغمبر علیه السلام د کور نه دیوال و واهه؟

خ: عمر بن خطاب رضي الله عنه او دا کار یې هغه وخت وکړ کله چې پیغمبر علیه السلام له دنیا نه رحلت وکړ.

س ۳۳۷: چا لومړی د روژې میاشتې د نیمایي نه وروسته د قنوت دعا و لوستله؟

خ: عمر بن خطاب رضي الله عنه.

س ۳۳۸: څوک لومړی روژه شوی دی؟

خ: ویل کېږي چې آدم علیه السلام به په هره میاشت کې درې ورځې روژه کېده، او دا هم ویل شوي چې نوح علیه السلام لومړی شخص و چې روژه یې نیولې ده.

س ۳۳۹: د لومړي ځل لپاره کله صفا او مروه ته زینې جوړې شوې؟

خ: د ابي جعفر منصور په خلافت کې.

(نور بیا)

باطله عقیده

ژباړه او لنډیز: محمد خلیل

خرنګه چې د صالح مسلمان جوړېدو لپاره دا ضروري ده چې له اسلامي عقائدو او افکارو څخه خپل ځان په صحیح معنی خبر کړي همداسې دا هم ضروري ده چې له هغو باطلو عقایدو څخه ځان خبر کړي چې د ایمان او اسلام په خلاف دي. لاندې دهغو باطلو عقایدو یادونه کېږي چې له هغو نه د خلاصون او ډډې کولو پرته یو انسان صحیح مؤمن او مسلمان نه شي جوړېدلی:

۱- کافرانه کړنې او افکار خپلول، پر هغو ویاړ کول او بل چاته د منلو بلنه ورکول.

۲- دیني کارونو او شعائرو ته په سپکه کتل او ملنډې وربانديې وهل.

۳- د الله او رسول صلی الله علیه وسلم پر احکامو له پوهېدو وروسته بیا هم د پلار، نیکه په رسم او رواج ودرېدل او پر اسلامي احکامو عمل کول خپل ذلت ګڼل او دا خبره کول چې که زه د خپل پلار او نیکه رواج پرېږدم نو خلک به راته په سپک نظر وګوري.

۴- د الله او دهغه د رسول په احکامو کې د خپلې خوښې تاویلات کول او د خپل مطلب لپاره استعمالول.

۵- د الله او دهغه د رسول په احکامو تنقید کول، پر هغو عمل کول د وخت او زماني په خلاف ګڼل او دا ویل چې په دې زمانه کې پر هغو عمل کول ناپوهي دی.

۶- په شریعت عمل کول د ترقي او پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼل.

۷- د دیني زدې کړې څخه بې پروایي کول او پخپلې ناپوهۍ مطمئن کېدل.

۸- له الله جل جلاله پرته بل څوک د ګټې او نقصان مالک ګڼل.

۹- له الله جل جلاله پرته پر بل چا بروسه او اعتماد کول.

۱۰- له الله جل جلاله پرته بل څوک کار جوړوونکی او مشکل حل کوونکی ګڼل.

۱۱- له بل چانه د غیبي خبرو پوښتنه کول او یا پخپله له بل چاته د غیبو خبرو کول او وربانديې ایمان درلودل.

۱۲- له الله جل جلاله پرته بل څوک حاضر او ناظر ګڼل او دا عقیده وربانديې درلودل چې هغه په ټولو پټو او ښکاره و خبر دی.

۱۳- له الله جل جلاله پرته له بل چانه خپل مراد غوښتل، او هغه ته نذر او نیاز منل.

۱۴- د خپلو اولادو یا نورو خپلوانو په مړینه له الله جل جلاله نه شکایت کول او یا د ګستاخی الفاظ له خولې ویستل.

۱۵- په مصیبت کې د اخته کېدو په وخت د الله جل جلاله له رحم او کرم نه منکر کېدل، نعوذ بالله هغه جل جلاله ته ظالم او بې رحمه ویل.

۱۶- دچا په وړاندې لاس په نامه ودرېدل، سجده کول او ورته ټیټېدل.

۱۷- د قبرونو ښکلول، هغه ته لاس په نامه ودرېدل او وچولي وربانديې سولول.

۱۸- د کوم بزرګ یا پیر عکس د برکت لپاره اېښودل او دهغه تعظیم کول.

۱۹- له الله جل جلاله پرته له بل چانه پناه غوښتل.

۲۰- دچا امر او حکم د الله له حکم سره برابر ګڼل، همداراز څوک له شرعي پابندیو څخه پورته ګڼل، یا چاته دا حق ورکول چې هغه شرعي احکام بخښلی شي، دچا له قبر نه د ثواب په نیت طواف کول یا یو ځای د کعبې په څېر متبرک ګڼل او دهغه تعظیم او احترام کول.

۲۱- یا غوث الاعظم راورسېږي، یا علي مدد راسره وکړې او ددې په څېر نور الفاظ ویل.

۲۲- د قرآن کریم د قانون پرځای انساني قانون ته حق ویل او دهغه پر ځان منل، همداراز دهغه د ترویج او نفاذ لپاره هلې ځلې کول.

۲۳- انسان مطلق مجبور ګڼل او دا ویل چې انسان د نیکي او بدي کارونو په ترسره کولو کې هېڅ اختیار نه لري بلکې دا هر څه الله کوي او بنده دهغه په کولو کې مجبور دی.

۲۴- د الله په دین کې له ځانه خبرې ګډول او هغه ته دین ویل.

ناټو له پاکستان څخه د ترهګرۍ ...

مخالفين د سولې لاره خپله کړي او د خپل هېواد په بيارغونه کې ونډه واخلي.

ده وسلوالو مخالفينو ته په خطاب کې وويل: "پر خپلو وطنوالو د ډزو کولو له لارې پرته له تاريخي بدنامۍ بل څه لاسته نه شئ راوړی."

خو هغه د القاعده سازمان د ستونزو او تاوتريخوالي مسوول وباله او ويې ويل چې القاعده په افغانستان او د سولې په پروسه کې ځای نه لري.

د ناټو سکرتر جنرال هم سوله د ښې راتلونکې لپاره ښه لاره وبلله او له افغان وسلوالو مخالفينو يې وغوښتل، چې له القاعدې سره اړيکې وشلوي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د سولې لاره خپله کړي.

هغه وسلوالو مخالفينو ته په خطاب کې وويل: "که تاسو د تاوتريخوالي لاره خپله کړئ، بريالي به نه شئ."

ده وويل چې افغانان سوله غواړي او په دې وروستيو کې ۱۷۰۰ تنه وسلوال مخالفين هم د سولې له پروسې سره ملګري شوي دي.

هغه د دې پوښتنې په اړه، چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم کولای شي د سولې په پروسه کې شامل شي او که څنګه؟ وويل چې د سولې شرايط واضح دي.

ده زياته کړه، چې دغه پروسه د افغانستان د دولت لخوا رهبري کېږي او څوک چې له دې پروسې سره ملګري کېږي بايد له ترهګرو شبکو سره اړيکې پرې کړي، تاوتريخوالی پای ته ورسوي او د افغانستان د اساسي قانون ټول احکامو په تېره بيا د ښځو حقونو ته احترام ولري.

حامد کرزي وويل، چې ده او اندرس فوګ راس موسن، له بهرنيو ځواکونو څخه افغانانو ته د مسووليتونو د لېږد، د سيمې د اوضاع، له ترهګرۍ سره د جګړې، د افغانستان له حکومت سره د موازي جوړښتونو، ملکي تلفاتو، له امريکا سره د افغانستان د ستراتيژيکو اړيکو او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قانوني کولو په اړه خبرې کړې دي.

ده په دې اړه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل، چې د يادو موضوعاتو په اړه دواړو لوريو ورته نظر درلود.

په نننۍ خبري ناسته کې د پاکستان په اړه هم څرګندونې وشوې.

کرزي، وويل چې افغانستان له پاکستان سره د دوستۍ غوښتونکی دی او هيله لري، چې دواړه هېوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي.

دده په وينا، پاکستان هم تر ترهګريزو بريدونو لاندې دی او دی هيله لري، چې افغانستان او پاکستان دواړه په امن کې ژوند وکړي.

ده د يوې پوښتنې په ځواب کې چې ويل کيږي د وسلوالو طالبانو د بدر په نوم عمليات په پاکستان کې طرحه کيږي، وويل که دا خبره رښتيا وي هيله يې داده، چې پاکستان له افغانستان سره همکاري وکړي او ددې کار مخه ونيسي.

ده د هغو راپورونو په اړه، چې پاکستان د طالبانو له مشر ملامحمد عمر څخه غوښتي، چې له پاکستان څخه ووځي، بې خبري څرګنده کړه.

د ناټو سکرتر جنرال ددې پوښتنې په ځواب کې، چې د القاعدې د مشر په وژلو سره څرګنده شوه، چې د ترهګرۍ ځالې په پاکستان کې دي او دوی به په دې اړه څه وکړي؟ وويل چې د ايساف د ځواکونو فعاليتونه پر افغانستان پورې محدود دي، خو د خلکو د مصوونيت لپاره تدابير په پام کې لري.

ده له پاکستان څخه وغوښتل، چې د ترهګرۍ د ځالو د له منځه وړو لپاره په جديت کار وکړي.

هغه وويل باور لري، چې د پاکستان دولت کولای شي، چې دغه کار تر سره کړي.

هغه د يوې بلې پوښتنې په ځواب کې، چې په پاکستان کې د وروستيو ناامنيو ته په پام سره انديښنه نه لري، چې ددغه هېواد اتومي مرکز به د وسلوالو مخالفينو لاس ته ورشي؟ وويل داډه دی چې د پاکستان اتومي مرکز مصوون دی.

ده زياته کړه: "بې له شکه انديښنه هم شته خو موږ وضعيت څارو."

نوموړي وويل، چې افغان امنيتي ځواکونو د پياوړتيا په حال کې دي او په روان کال کې به له بهرنيو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسووليتونو د لېږد پروسه پيل شي.

ټاکل شوې ده، چې د روان ميلادي کال په جولای مياشت کې دغه پروسه پيل او د ۲۰۱۴ کال تر پايه، پای ته ورسيږي.

د ناټو د سکرتر جنرال په وينا، د افغان امنيتي ځواکونو، چې دا مهال يې شمېره ۲۹۰ زره ده، د تجهيز او روزنې چارې رواني دي، تر څو وکولای شي له خپلو خلکو او هېواد څخه ساتنه وکړي.

ولسمشر کرزي په نننۍ خبري ناسته کې وويل، چې له امريکا سره د افغانستان د ستراتيژيکو همکاريو سند يوه اونۍ مخکې امريکا ته سپارل شوی او افغانستان په دې اړه څرګند وړانديزونه کړي دي.

ده وويل، چې کېدای شي په دې اړه په راتلونکيو دوو يا دريو اونيو کې مذاکره پيل شي.

هغه زياته کړه، چې دا همکاري بايد د افغانستان په ګټه وي او د سيمې د هېوادونو په زيان نه وي.

خو ده يوځل بيا وويل، چې په دې اړه به د افغانستان لويه جرګه تصميم نيسي.

جلسهٔ شورای رهبری حزب اسلامی ...

داشت. در اخير جلسه بعد از جمع بندی موضوعات بحث شده داخل اجنداً تصاميم مشخص کاری در موارد مختلف اتخاذ گرديد و جلسهٔ مذکور در فضای کاملاً صميمت به کار خود پايان داد.

(گزارشگر: اداره شهادت)

سلمان بشير په پاکستان کې...

نوموړي پر پاکستان د نيوکو په اړه وويل، چې دا شان تبليغات پرته له دې، چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي، نشي کولای د سيمې هېوادونه کومې پايلې ته ورسوي.

ده له تروريزم سره د سيمې د هېوادونو په ګډې مبارزې ټينګار وکړ او زياته يې کړه چې ددې مبارزې د برياليتوب لپاره اړينه ده، چې هېوادونه يو پر بل متقابل باور ولري.

بشير د امريکا د متحده ايالاتو د ولسمشر د څرګندونو په اړه، چې ويلي يې و که په پاکستان کې د سخت دريځو د مشرانو شته والی ورته ثابت شي، نو د پاکستان په خاوره کې به د بلې حملې دستور هم ورکړي؛ وويل چې له تروريزم سره مبارزه بايد د ملګرو ملتونو له اصولو او قوانينو سره مطابق مخته يوړل شي.

ده زياته کړه، چې د پاکستان پر خاورې يو طرفه بريدونه کولای شي، له تروريزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان او نورو هېوادونو ترمنځ همکاري زيانمنه کړي.

بشير همداراز د افغانستان او امريکا ترمنځ د ستراتيژيکو اړيکو په اړه وويل: "افغانستان يو خود مختار هېواد دی، د بين المللي اصول له مخې بايد ټول هېوادونه احترام ورته وکړي، موږ وايو کوم څه چې د افغانستان حکومت او خلک د ځان لپاره مناسب ګڼي، هغه دې وکړي." ده په پاکستان کې سوله، په افغانستان کې له سولې سره تړلې وبلله او زياته يې کړه، چې په افغانستان کې له سولې پرته په پاکستان کې سوله نشي راتلای.

ده په داسې حال کې، چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ وښود زياته کړه چې که د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې له دوی څخه مرسته وغواړي، نو دوی چمتو دي، چې مرسته ورسره وکړي.

د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت مرستيال د يوه پلاوي په مشرۍ پرون سهار کابل ته راغی او ټاکل شوې ده، چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امريکا متحده ايالتونو په درې اړخيزه غونډه کې، چې سبا به جوړه شي، ګډون وکړي.

د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت وياند احمدظاهر فقيري وايي، چې په دې ناسته کې به هڅه وشي، څو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټينګښت په برخه کې پاکستان ته ستر رول ورکړل شي.

د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت مرستيال په داسې حال کې کابل ته سفر کوي، چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت تر کورنيو او بهرنيو فشارونو لاندې دی.

رابطهء ناگسستنی بين گروه...

به گزارش اين نشريه، پاکستان در موقف دفاعی قرار گرفت و موضوع حق دفاع از حاکميت ملی خود را مطرح کرد.

وزير داخلهء هند، پالانياپان چيدام بارام، خواستار تعقيب قضيهء حملات تروريستی بالای شهر ممبيی شد و دفتر صدراعظم هند که از روابط بين هند و پاکستان نگران است، در اين باره خاموشی اختيار کرد.

وزير خارجهء پيشين ايالات متحدهء امريکا، هنری کيسينجر، اين ديپلوماسی را به يک بازی شطرنج تشبيه می کند.

او گفت: هر کس در اين بازی ساحهء بيشتر را اشغال کند پيشگامتر است.

کيسينجر می گويد: نسبت به سال ۲۰۰۱، اکنون نقش هند در افغانستان ضعيف تر شده است. به باور او اکنون هند می خواهد در پهلوی مصرف يک و نيم مليارد دالر در افغانستان، اکنون پنجصد مليون دالر ديگر را نيز در پروژه های انکشافی در اين کشور به مصرف برساند.

نشريهء ديکان کرونيکل می نويسد: هند حامی رييس جمهور حامد کرزی است و به خاطر ختم اين بازی به امريکا اتکا دارد.

به نوشتهء نشريه، با وجود سفر يک هفته پيش صدراعظم هند به کابل، نقش دهلی جديد در افغانستان محدود مانده است.

نويسنده به اين باور است که با وجود تکذيب اين موضوع از سوی اردوی پاکستان، استدلال می شود که سفر صدراعظم يوسف رضا گيلانی به موهالی هند، با تاييد اردوی پاکستان صورت گرفته است.

به اساس گزارش ديکان کرونيکل، وضعيت پس از مرگ اسامه بن لادن در شبکهء القاعده خيلی تغيير کرده است.

صدراعظم پيشين پاکستان نواز شريف هم خواستار تحقيقات در بارهء کشته شدن اسامه بن لادن در ايبت آباد شده است.

تحقيقی که در کتاب بروس ريدلی نشر شده و ثابت شدن ارتباط بين دو فرد پاکستانی الاصل با گروه های تندرو پاکستانی را نشان می دهد که بين گروه القاعده، اردوی پاکستان و لشکر طيبه رابطهء ناگسستنی وجود دارد.

نشريه می افزايد، ۲۰۰۵ سال خيلی مهم بود چون در همين سال اسامه بن لادن به ايبت آباد آمد و طالبان تحت نظارت ادارهء استخبارات پاکستان دوباره شکل گرفتند.

در اين مقاله آمده است که در همين سال تحت حاکميت پرويز مشرف، اردوی پاکستان و ادارهء استخبارات اين کشور، اين بازی شطرنج را آغاز کردند.

هدف آنها اين بود تا افغانستان را دوباره تحت کنترول افرادی بياورند که به منافع پاکستان تمايل دارند.

ملا محمد عمر کشته نشده...

نشده است و واضحاً علاقمندی زيادی وجود دارد تا درين مورد ابراز نظر صورت گيرد."

در ابتدا تلويزيون طلوع به نقل از قول يک مقام ارشد استخبارات افغان که نام وی ذکر نگرديد خبر داد که ملا عمر در پاکستان کشته شده است. طالبان اين گزارش ها را رد کردند و گفتند که رهبر اين گروه تندرو زنده و در افغانستان است. ذبيح الله مجاهد، سخنگوی ادعا شدهٔ طالبان به اسوشيتدپرس طی تماس تلفونی روز دوشنبه گفت که گزارش ها مبنی بر کشته شدن ملا عمر در پاکستان تبليغات منفی بوده و واقعيت ندارد. او اضافه کرد که ملا عمر سالم است و در افغانستان به سر ميبرد.

اين در حاليست که ايالات متحده از پاکستان خواسته است تا ملا عمر و ديگر اعضای ارشد شبکه تندرو حقانی را تسليم دهد.

در حاليکه شايعات مبنی بر کشته شدن ملا محمد عمر در پاکستان توجه همه را به خود جلب نموده است، مقامات افغان و قوای ايساف در مورد عکس العمل هايی را نشان داده اند. لطف الله مشعل، سخنگوی اداره امنيت ملی افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی بيان داشت که اين اداره، معلومات نشر شده از جانب مطبوعات افغان را تأييد کرده نمی تواند. مشعل اضافه کرد که طبق معلومات اداره امنيت ملی افغانستان ملا عمر در شهر کويته مرکز ولايت بلوچستان پاکستان زندگی می کند ولی از مخفيگاه خود در طول چهار و يا پنج روز گذشته مفقود شده است.

صدراعظم استراليا:

استراليا به مأموريت خود در افغانستان ادامه می‌دهد

خبرگزاری فارس:

صدراعظم استراليا بر تصميم کشورش برای ادامه حضور نظامی در افغانستان تا پايان مأموريت خود خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، به دنبال کشته شدن روز گذشته يک نظامي استراليايي بر اثر انفجار بمب دست زار در شرق افغانستان، "ژوليا گيلارد" در اظهاراتی اعلام کرد: "عليرغم کشته شدن يک نظامی استراليايی، استراليا همچنان تا آخر خط به مأموريت خود در افغانستان ادامه خواهد داد."

وی افزود: "هرگونه تلفات انسانی در افغانستان ما را که همه يک ملت هستيم، تحت تأثير قرار می‌دهد."

نخست‌وزير استراليا در ادامه تصريح کرد: "استراليا تا پايان مأموريت خود در افغانستان خواهد ماند."

يک نظامي ۳۲ ساله استراليايي روز گذشته بر اثر انفجار بمب دست ساز در شرق افغانستان کشته و پنج نظامي ديگر نيز زخمي شدند و بدين ترتيب شمار تلفات نظاميان استراليايي در کشور جنگ‌زده افغانستان به ۲۴ نفر رسيد.

بر اساس اين گزارش، با کشته شدن ۷۱۱ نظامي خارجي در سال ۲۰۱۰ در افغانستان، اين سال به عنوان مرگبارترين سال براي نظاميان خارجي از سال ۲۰۰۱ تاکنون يعنی آغاز حضور نظامي نيروهاي ائتلاف بين‌المللي در افغانستان محسوب مي‌شود.

په افغانستان کې درې جګړې...

اوقبيلوي علاقو کې اوسيږي او دعصريت سره مخالف دي. دغه راز خلک زياتره دهېواد په غرنيو سيمو کې چې لارې ورته په اسانه نه دي ورغلي اوسيږي. واشنګټن پوست ليکلي چې دافغانستان د کونړ په ولايت کې په خاصه توګه دپېچ په دره کې دادرې واړه جګړې روان دي او له يوبل سره ګډ شوي دي. په دغه ځای کې دامريکا دستراتيژۍ بريدونه او امکانات څرګندېږي. په داسې حال کې چې امريکا دبن لادن له مرګ نه وروسته دافغانستان په برخه کې له سره ارزيابي کوي چې دافغانستان په برخه کې څه ډول کړنلاره غوره کړي؛ له يوې خوانه يې جنرال ډيوډ پيټرييس دسي آی اې درئيس په توګه ټاکلی دی. او له بلې خوانه دامريکا دجمهور رئيس براک اوباما لپاره په اوړی کې دامريکا يې عسکرو دکمښت وروستی نېټه هم رانږدې کېږي.

دپېچ دره ددغې دريمې جګړې په برخه کې، ښه او دغور وړ مسايل وړاندې کوي؛ داسې بصيرت او پوهه هم وړاندې کوي چې څنګه ددغې جګړې دنورو اړخونو مخه نيول کېدلی شي. کله چې دامريکا عسکر په ۲۰۰۶ کې کونړ ته ولاړ ل نو پلان داو چې سړکونه جوړ شي او نږدې قبيلوی سيمې له يوبل سره ونښلول شي په دې توګه به خلک خوندي شي، دافغان حکومت له خوانه به کنترول شي او القاعده او طآلبانو ته داګرانه شي چې په دې سيمه کې عمليات وکړي. او ددې سيمې خلک به هم دمدنيت نه برخه واخلي.

ورځپاڼه په پای کې ليکلي چې څه موده وروسته به د امريکا عسکر له دپېچ له درې نه ووزي او په دې توګه به دامريکا دپنځو کلنو هڅو پای وي چې غوښتل يې دکابل دمرکزي حکومت لمن تردې ځايه پراخه کړي. په افغانستان کې دغه راز عنعنوي ډلې لکه کوړينګليان، نورستانيان، او نور ډېر لېږې پراته پښتانه تل دکابل له حکومت سره چې دعصريت دعوه کوي جنګېدلي دي. حکومت دسياسي کنترول او خلک دخپل عنعنوي ژوند دبقا لپاره جنګيدلي دي.

دا ډېره زړه شخړه ده. په ۱۹۲۹ کې چې دافغانستان کورنۍ جګړه پيل شوله شينوارو پر جلال آباد بريد وکړ هغوی دهغه نوي قانون مقابله کوله چې ځايي دودونه او کورنی ژوند کې يې بدلون راوست. په دې کې غټه خبره دښځو دحالت په برخه کې وه. بله مسله دماليې د تحميل مسله وه. دغه ډلې دافغانستان د ټولنې په پراخه جوړښت کې ندي ورداخل شوي. دغوخلکو په خپله خوښه له دولتي ژوند نه ځان ګوښه کړيدی او غواړي همداسې پاتې شي. په دې توګه دعصريت اوتجديد لپاره دا جګړه دډېرې اوږدې مودې جګړه ګڼل کېدلی شي، خو ترټولوضرورورده.

دپنجوايي په چاودنه کې ۱۲ ...

هم پکې شته، چې کورونه يې په پاکستان کې دي او د کار لپاره دلته راغلي دي.

د اميرجان په نامه يوه تپي، چې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، پژواک اژانس ته وويل، چې دوی د نيسا په نامه د يوه افغاني ساختماني شرکت کارکوونکي وو.

هغه زياته کړه، چې په کندهار ښار کې د کار د نه موندنې له امله دوی په ولسوالۍ کې کار کولو ته زړه ښه کړی و.

د اميرجان په وينا، ياد شوي شرکت په پنجوايي ولسوالۍ کې د سړکونو، زابرونو او کانالونو جوړولو يو شمېر پروژې اخيستې دي او دوی د ورځې د پنځه سوه افغانيو مزدورۍ په بدل کې هلته د کار لپاره تللي و.

نوموړي زياته کړه: "پرون سهار کله چې په ولسوالۍ کې له پاخه سړک څخه خامې ته ښکته شو، نو د کارکوونکيو درې کاسټر موټر له موږ څخه مخکې تېر شول او زموږ پر موټر چاودنه وشوه."

دغه رنګ موتاسې غوره امت ګرځولې یاست چې پر خلکو ګواهان اوسئ
اونيزه
شهادت
د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارګان
خپرونکي اداره: د حزب اسلامي افغانستان فرهنګي څانګه
د امتياز خاوند: حزب اسلامي افغانستان
مسؤول مدير: عبدالله "کامه وال"
مرستيال مدير: عبدالخليل (محمد خليل)
د اړيکو شمېرې:
دفتر: ۰۲۰۲۵۲۱۲۳۲
مسؤول مدير: ۰۷۷۷۲۰۲۲۰۱
مرستيال مدير: ۰۷۷۸۰۹۸۳۰۸
• د شهادت اونيزه د هر ليکوال او د نظر خاوند د ليکنو هرکلی کوي.
• د شهادت اونيزه حق لري چې د ليکوال ليکنه د ضرورت په وخت داسې اصلاح کړي چې د ليکنې اصل روح ته تاوان ونه رسي.
• رالېږل شوي مطالب نه مستردېږي - يوازې سرليکنه د شهادت د اونيزې رسمي نظر دی.
ديزاين: خواجه وحيدالله
آدرس: دحزب اسلامي افغانستان مرکزي دفتر سيلو ته مخامخ خوشحال خان مېنه، کابل - افغانستان
Email Add: shahadatnews_kabul@yahoo.com